



PRIMLJENO:	11.06. 2014. GOD.	
KLASIFIKACIONI BROJ:	31-6/13-1/5	
VEZA:		
EPA:	228 XXV	
PRILOG:		

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjednik Ranko Krivokapić

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandman na
PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI CRNE GORE.

Amandman

Član 8 mijenja se i glasi:

“U članu 19 stav 1 mijenja se i glasi:

„Činovi u Vojsci su:

1) za vojnike / vojnkinje:

- razvodnik / razvodnica (OR1),
- desetar / desetarka (OR2),
- mlađi vodnik / mlađa vodnica (OR3);

2) za podoficire / podoficirke:

- vodnik / vodnica (OR4),
- vodnik I klase / vodnica I klase (OR5),
- stariji vodnik / starija vodnica (OR6),
- stariji vodnik I klase / starija vodnica I klase (OR7),
- zastavnik / zastavnica (OR8),
- zastavnik I klase / zastavnica I klase (OR9);

3) za oficire / oficirke:

- potporučnik / potporučnica – poručnik korvete / poručnica korvete (OF1),
- poručnik / poručnica - poručnik frigate / poručnica frigate (OF1),
- kapetan / kapetanica - poručnik bojnog broda / poručnica bojnog broda (OF2),
- major / majorica - kapetan korvete / kapetanica korvete (OF3),
- potpukovnik / potpukovnica - kapetan frigate / kapetanica frigate (OF4),
- pukovnik / pukovnica - kapetan bojnog broda / kapetanica bojnog broda (OF5);

4) za generale / generalice, odnosno admirale / admiralice:

- brigadni general / brigadna generalica - komodor / komodorka (OF6),
- general-major / general-majorica - kontraadmiral / kontraadmiralica (OF7),
- general-potpukovnik / general-potpukovnica – viceadmiral / viceadmiralica (OF8),
- general-pukovnik / general-pukovnica - admiral / admiralica (OF9).” “

Obrazloženje

Odredbom člana 18 Ustava Crne Gore propisano je da država jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti, članom 8 je zabranjen svaki vid neposredne ili posredne diskriminacije po bilo kom osnovu, što znači i s obzirom na pripadnost određenom polu. Ustavni princip jednakih mogućnosti obavezuje državu da vodi politiku jednakih mogućnosti kako bi se obezbijedilo poštovanje i primjena načela ravnopravnosti polova. Politika jednakih mogućnosti pretpostavlja preduzimanje aktivnosti (propisi, mjere, politike, konkretne aktivnosti) posebno državnih organa, a koje su usmjerene na stvaranje socijalnog ambijenta u kome će žene i muškarci moći u praksi da efektivno uživaju sva prava i slobode bez bilo kog oblika neposredne ili posredne diskriminacije.

Zakonom o rodnoj ravnopravnosti konkretizuje se rodna ravnopravnost koja podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima, Ustavom i zakonima. I preduzimajući mjere za eliminisanje diskriminacije po osnovu pola i stvaranje jednakih mogućnosti za učešće žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života. Takođe, Zakonom je propisano da se diskriminacijom smatra korišćenje riječi u muškom rodu kao generečki neutralne forme za muški i ženski rod.

Zakonom o Vojski Crne Gore propisano je da se svi izrazi koji se, u Zakonu, koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu, kao i da se licima koja se prijavljuju za prijem u službu u Vojski garantuje primjena načela transparentnosti, pravičnosti i jednakih prava, bez diskriminacije po bilo kom osnovu (pol, rasa, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, etničko ili socijalno porijeklo, imovno stanje, odnosno drugi status).

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 29. maja 2014. godine, usvojila Odluku o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore koja je napisana rodno osjetljivim jezikom.

U regionu, kao i u pojedinim evropskim zemljama (Španija, Nemačka), već postoji regulativa koja se odnosi na upotrebu rodno osjetljivog jezika u vojsci i sistemu odbrane. Tako na primjer, u Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske iz marta 2002. godine, članom 15. su propisani nazivi činova, dok je poslednjim stavom utvrđeno da „se naziv činova za žene upotrebljava u ženskom rodu“.

Amandman je pisan u skladu sa standardima jezika, pravopisom i preporukama lingvistica/lingvistkinja.

S obzirom da jezik ima fundamentalnu ulogu u formiranju društvenog identiteta pojedinaca/pojedinki i vrši znatan uticaj na oblikovanje društvenih stavova, upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrijednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova. Razvoj ovog aspekta rodne ravnopravnosti je posebno značajan u sredinama koje su dugi niz godina shvatane kao „tipično muške“, kao što je to slučaj sa vojskom i odbranom.

Poslanica

